


# Dóutour Jóusè Fallen

## Uno pauro Estreno ! Remembranço Calendalo



**C.I.E.L. d'Oc**  
Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc  
3 Place Joffre, 13130 Berre L'Étang  
<http://www.lpl.univ-aix.fr/ciel/>

# Uno pauro Estreno !

À Tereset, moun Amiguelo

## Remembranço Calendalo

« D'ounte vèn que tant tard soueno enca la campano?  
A sa maire disié l'enfant;  
« Au mitan de la nue d'ounte vèn que debano  
« Un tant poulit cant ?...

— « Fai nono, ma fiheto! » aqui disié la maire;  
Mai l'enfant reprenié bèn lèu:  
« D'ounte vèn que ma tanto e ma grand e moun paire  
« An sourtì tant bèu ?...

« Digo m'un pau, meireto! — Anen, fai nono, bello!  
Mai l'enfant poudié pas dourmi;  
Se barravo leis uei, vesié de farfantello  
Dins un raive ami.

Adès, soun paire, à taulo, à la grando soupado,  
Avié 'no brigo troup parla  
E de troup bellei causo, à sa jouino amo abrado,  
L'avié desvela,

Emé lei vièi nouvè e lei sàntei legèndo  
Qu'aquéu sero eis enfant si dis,  
E l'avié messo, emé lou vin cue pèr bevèndo,  
Au sant paradis.

Nouvè ! que d'esperanço au jouine àgi vèn traire!...  
Mai, à l'ouro de si coucha,  
L'enfant avié plus souem e pèr la mena jaire  
Fauguè si facha.....

« Alor, » ensin vèn mai, « es tout-aro que nèisse,  
« Digo, lou bouen pichoun Jèsus ?  
« E lou papa Nouvè, pèr lou vèire-parèisse  
« Fau que douérmi plus ?...

« E que mi dounara ?... — Mai taiso-ti, ma fiho!

« Vòu pas que lou vegon, t'ai di!

« Douerme, que se venié, touto aquelo babiho

« Lou farié parti....

— « Voudriéu uno titè, em' un poulit meinàgi,

« Em' un pichoun móutoun tout blanc...

— « Em'un gautas, bessai ? » .. Adiéu, bèu pantaiàgi !..

Mai revèn plan-plan....

La maire s'es couchado e lou lume s'amouesso:

— « Que!.. ma !.. pèr coume de souvèt,....

« Un agneau !... tout pichoun !... li coustarié pas fouesso

« Au papa Nouvè !...

— « Douermes ?... De miejo-nue va s'acaba la messo

« E toun paire.. — Un móutoun !.. un buou !..

« Uno saumeto !... — Espèro, e ti l'aura lèu messo,

« Éu, dessus lou cuou !... »

Aqui, pèr un moumen, dins la chambro tout chuto

E 'nfin la pichouno en souscant

S'acato... Lou paire intro e bèn d'aise, à la muto,

Embrasso l'enfant ..

E... « Que ! papa Nouvè, l'as pas rescountra, paire!...

« Souto la chaminèio ai mes,

« Ve, tóutei mei soulié. — N'a proun ! » crido la maire;

« Acò 's pas permés !...

« Lei tavan que tei conte an mes dins sa cervello

« L'empacharan de plega l'uei ..

— « La fagues pas ploura, veguen !... — Si fara bello !..

— « Un jour coumo vuei!... »

E l'an jounello, aqui, si crèsent assoustado,

Vague tourna-mai de piéuta,...

Tant e tant qu'à la fin, doues fes dins la nuechado,

Si faguè fouita:

— « Lou juguet que Nouvè pouerto eis eniant pas brave,

« Ah! marrido, vai, lou veiras !

« E tant dins ta memento espèri que si grave

« Que t'en souvendras! .. »

Ensin parlè lou paire e la pauro pichouno  
En plourant s'endourmè... Dourmié,  
Mai avié retoumba, l'amo de la mignouno,  
Dins sa ravarié,

Car un bén dous riset sus sei labro rousenco  
Espelissié de tèms en tèms  
E soun senet semblavo, ei clarour proumierenco,  
Enca fernissènt...

Mai lou souem pantaious noun duro! A la primo aubo.  
Tre que sa maire sauto au sòu,  
La pauro, souto voues, li demando sa raubo,  
Tant d'aise que pòu...

E de garapachoun courre à la chaminèio...  
Ai ! soun estrambord toumbè net:  
L'avié, dins lei soulié qu'avié plaça la vèio,  
Qu'un vièi martinet...

E restè nè, l'enfant, mai nè coumo un foundèire  
E coumprenguè lèu la leiçoun:  
Subran à sei parènt, qu'esperavon risèire,  
Demandè perdoun...

-Au bouen papa Nouvè la repentènci agrado.  
Car alor revenguè 'n pourtant  
Un bén poulit meinàgi, uno titè frisado  
Em' un agnèu blanc.



**Dóutour JÒUSÉ FALLEN**

**Uno pauro Estreno!**

**Édition du « Clocher Provencal »  
VILLEDIEU (Vaucluse)**

Tèste integrau

Còpi interdicho

Reserva pèr aquéli qu'an la licènci d'utilisacioun

**C.I.E.L. d'Oc**

**Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc**

Sèti soucian:

3, plaço Joffre - 13130 Berro.

Tóuti dre reserva - Tous droits réservés - All right reserved.

© Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc - 1998

© Adoubamen dóu tèste, de la meso en pajo e de la maqueto pèr Ugueto Giély,  
en sa qualita de mèmbre dóu Counsèu d'Amenistracioun dóu CIEL d'Oc.